

t64_analmetr
(TMWdJ3wBkApL97wydWQCmLX6ES4aobdEscA)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_analmetr : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_analmetr : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_analmetr : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_analoaf : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r9_analmetr : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_analmetr : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_analmetr : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r8_analmetr : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_analmetr X0) \wedge (l1_analmetr \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((X2 \in X1) \wedge ((X3 \in X1) \wedge (v4_analmetr \\ & X1 X0))) \Rightarrow ((X2 = X3) \vee (X1 = k4_analmetr X0 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_analmetr \\ & X0) \wedge (l1_analmetr X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow ((r9_analmetr \\ & X0 X1 X2) \Leftrightarrow (r8_analmetr X0 X1 X2)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_analmetr X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\
& (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r8_analmetr \\
& X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\exists X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\exists X4. \\
& (m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\exists X5.(m1_subset_1 X5 \\
& (u1_struct_0 X0)) \wedge (\exists X6.(m1_subset_1 X6 (u1_struct_0 X0)) \wedge \\
& ((X3 \neq X4) \wedge ((X5 \neq X6) \wedge ((X1 = k4_analmetr X0 X3 X4) \wedge ((X2 = k4_analmetr \\
& X0 X5 X6) \wedge (r2_analoaf X0 X3 X4 X5 X6))))))))))
\end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_analmetr X0) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v3_analmetr X0)) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v2_analmetr X0))) \tag{5}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_analmetr X0) \wedge (l1_analmetr \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4. \\
& (m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X5.(m1_subset_1 X5 \\
& (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X6.(m1_subset_1 X6 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
& (((X3 \in X1) \wedge ((X4 \in X1) \wedge ((v4_analmetr X1 X0) \wedge ((X5 \in X2) \wedge ((X6 \in X2) \wedge \\
& ((v4_analmetr X2 X0) \wedge (r2_analoaf X0 X3 X4 X5 X6))))))))) \Rightarrow ((X3 = X4) \vee \\
& ((X5 = X6) \vee (r9_analmetr X0 X1 X2))))))
\end{aligned}$$